Copier des photos d'un téléphone sur un PC avec un câble USB

https://www.youtube.com/watch?v=6RI4XidI5UY

https://www.darty.com/darty-et-vous/high-tech/mobilite/smartphones/comment-transferer-les-photos-d-un-smartphone-vers-pc

https://www.darty.com/darty-et-vous/high-tech/mobilite/smartphones/comment-transferer-les-photos-de-son-iphone-vers-son-pc

1. Connecter le téléphone au PC

Allumez votre téléphone et **déverrouillez-le** (entrer le code d'accès). Votre PC ne peut pas détecter les appareils verrouillés.

Connecter le téléphone au PC par le câble USB.

2. Ouvrir l'explorateur de fichiers du PC

Cliquer UNE FOIS sur l'icône jaune tout en bas de l'écran du PC



(**ou** taper en même temps les touches Windows \blacksquare et E)

Vous devez avoir ceci sur le PC :

Propriétés Ouvrir Renommer Accéder au serveur Con multimédia - lecter	necter un Ajouter un ur réseau • emplacement réseau	Ouvrir les paramètres Gérer	er un programme	
← → × ↑ 💻 > Ce PC >	Reseau	Systeme ~ 진	Rechercher dans : Ce PC	
 Accès rapide Accès rapide Dropbox OneDrive - Personal WebStorage Ce PC Bureau Bocuments Galaxy A70 de Jean-Pierre Images 	V Dossiers (7)	au 🖸	Documents Musique Téléchargements	
 > Musique > Objets 3D ↓ Téléchargements > ▲ Vidéos > ▲ Acer (C:) > ∞ Datas (D:) > = EP (D:) > = EP (D:) > = SP (D:) > ↓ PP-ACER-I7 	 Périphériques et Gala Data 224 C Emplacements ro IMyét 	lecteurs (4) xy A70 de Jean-Pierre s (D:) 50 libres sur 264 Go éseau (2) 30 okLive] TwonkyMedia	Acer (C) 83,6 Go libres sur 210 Go ESP (Z) 44,5 Mo libres sur 96,0 Mo Public (\\MYBOOKLIVE) (Ye) 534 Go libres sur 923 Go	
13 élément(s) 1 élément sélectionné				HII 📼

(jpierre-porziemsky.fr) – Atelier numérique 2022 – Centre Social – Photos tel->PC – page 1 / 8

L'explorateur de fichiers permet de voir tous les fichiers contenus dans le disque dur du PC. Le disque dur est organisé en 'Dossiers' qui contiennent les 'Fichiers'. Chaque image, photo, morceau de musique est un fichier.

Remarques :

- le nom du téléphone affiché dépend du téléphone connecté au PC.
- Colonne de gauche : disques et dossiers
- Colonne de droite : le contenu de la sélection de la colonne de gauche : fichiers ou dossiers

Remarquer le dossier 'Images' dans la colonne de gauche :



C'est dans ce dossier que nous allons copier les photos de notre téléphone.

3. Ouvrir le dossier du téléphone

Dans la colonne de gauche de l'explorateur, cliquer UNE FOIS sur le nom du téléphone

Si vous avez « Ce dossier est vide » dans la colonne de droite, c'est que votre téléphone est encore verrouillé. Il faut le déverrouillé : entrer le code d'accès du téléphone.



Sinon on a ceci : un ou deux dossiers selon les téléphones , ou selon que vous avez une carte SD supplémentaire :

Épingler à Copier Coller Expiral d'accès Accès rapide Presse-papiers	éplacer Copier rers * vers * Organiser	veau sier Nouveau	Propriétés Wodifier Wistorique Ouvrir	Sélectionner tout	
← → → ↑ 📲 → Ce PC → Galaxy A70 de Jean-Pierre		ې 5 ۲	Rechercher dans : Galaxy A	A70 de Jean-Pierre	
> 🚀 Accès rapide	Card 8,39 Go libres sur 14,4 Go	Phone 60,8 Go lii	bres sur 110 Go		
OneDrive - Personal					
> WebStorage					
~ 🛄 Ce PC					
> 🛄 Bureau					
> 🔠 Documents					
✓ ,☐ Galaxy A70 de Jean-Pierre					
Galaxy A70 de Jean-Pierre Galaxy A70 de Jean-Pierre Galaxy A70 de Jean-Pierre					
Galaxy A70 de Jean-Pierre Gard Gard					
Galaxy A70 de Jean-Pierre					
Galaxy A70 de Jean-Pierre Galaxy A70 de Jean-Pierre Card Phone Images Musique					
 ✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre > Card > Phone > ■ Images > Musique > Objets 30 					
✓ ✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre ✓ ✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre ✓ ✓ Phone ✓ ✓ Phone ✓ ✓ Musique ✓ ✓ Objets 3D ✓ Téléchargements ✓					
✓ [©] Galaxy A70 de Jean-Pierre > [©] Card > [©] Phone > [©] Phone > [©] Musique > [©] Objets 3D > [©] Téléchargements > [©] Vidéos					
✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre > Card > Phone > [Inages > [Inages > [Iniges > [Objets 3D > [Téléchargements > [Vidéos > [Vidéos					
✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre > Card > Phone > Elimages > Objets 3D > Téléchargements > Widéos > Acer (C:) > Detain(C) > Detain(C)					
✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre > Card > Phone > Images > Musique > Oojets 3D > Téléchargements > Vidéos > Acer (C:) > Data (Di) > PVBOOKLIVE) (Y:) > PEP (Z)					
✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre >					
✓ Galaxy A70 de Jean-Pierre > — Card > — Phone > — Images > > Musique > — Objets 3D > — Téléchargements > … Vidéos > … Datas (D:) > … Datas (D:) > … ESP (Z:) ✓ Réseau					

Pour avoir les dossiers du téléphone dans la colonne de gauche, cliquer sur la petite flèche devant le nom du téléphone .

Cliquer sur 'Phone' dans la colonne de gauche, on va avoir tous les dossiers dans la colonne de droite



(jpierre-porziemsky.fr) – Atelier numérique 2022 – Centre Social – Photos tel->PC – page 3 / 8

Cliquer sur la petite flèche devant le mot 'Phone', on aura tous les dossiers sous le mot *Phone* dans la colonne de gauche.



Les photos se trouvent dans le dossier 'DCIM'. Cliquer dessus dans la colonne de gauche.



(jpierre-porziemsky.fr) – Atelier numérique 2022 – Centre Social – Photos tel->PC – page 4 / 8

Ouvrir le dossier DCIM en cliquant sur la petite flèche devant le nom DCIM Puis, cliquer sur le nom 'Camera' pour voir les photos du téléphone.



OUF ! On y est, on a les photos du téléphone prises par la 'camera' .

4. Sélectionner les photos que l'on veut transférer

Maintenir la touche '**Ctrl**' du **clavier** enfoncée et avec la souris, cliquer **une seule fois** sur chaque photo que l'on veut transférer , puis relâcher la touche 'Ctrl' :



5. Copier les photos en mémoire

On va mettre en mémoire leq photos que l'on a sélectionnées. Cliquer sur l'icône « Copier » en haut à gauche de la fenêtre :



6. Ouvrir le dossier « Images »



Remonter dans l'arborescence de la colonne de gauche de l'explorateur de fichiers (avec la roulette de la souris ou avec l'ascenseur de la colonne), jusqu'à trouver le dossier 'Images' sous le nom 'Ce PC'.

ATTENTION : le dossier 'Accès rapide' doit rester fermer !!

Remarque : l'ascenseur de colonne de l'explorateur de fichiers est le rectangle plus foncé qui se trouve dans la barre verticale au milieu des deux colonnes. Voir le « A » dans l'image ci-dessus. Cliquer dessus avec la souris, laisser cliqué et glisser la souris pour monter ou descendre.

7. Coller les photos sélectionnées

Puis

Cliquer dans la colonne de droite du dossier 'Images', même s'il est vide, pour définir l'endroit où on va coller les photos, et cliquer en haut sur 'Coller'.



La colonne de droite se remplit avec les photos. Cela peut parfois prendre du temps selon la quantité de photos.

🛛 🗹 📕 🎔 🤆 🗙 🛶 = 🗍 Images					
				- U	×
Accueil Partage Affichage					~ (
Couper	• • × •	Nouvel élément	• Ouv	Fir * Sélectionner tout	
pingler à Copier Coller Coller le raccourci	éplacer Copier Supprimer Renommer	Nouveau	Propriétés	prique Inverser la sélection	
Presse-papiers	Organiser	Nouveau	Ouvrir	Sélectionner	
$\rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow CePC \rightarrow Images$	~	C) Q Rechercher da	ns : Images		
	Nom	Modifié la	Time Tai		
Accès rapide	20170902 165158.ipg	19/06/2021 12:23	Fichier JPG	3 436 Ko	
	20170002 165202 ing	10/06/2021 12:22	Fichier JPG	3 520 Ko	
OneDrive	■ 201 •• Copie		JPG JPG	3 666 Ko 3 758 Ko	
🧏 Ce PC	Copie de '20170902_	165512.jpg'			
> Bureau	À 'C:\Photos _2020'				
Documents					
Images		Appuler			
Direct 2D		, and a			
- Téléchargements					
Vidéos					
Acer (C:)					
> Boonty					
> Document					
Fichier_2					
(diámont/c)				ſ	g [
■ ● ■ ● ● ● Fichier Accueil Partage Affichage O	Gérer Images Dutils d'image				~
Image: Second secon	Gérer Images butils d'image	Nouvel élé	ment • de •	Ouvrir • E Sélectionner tout Modifier Aucun	~
Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state O Fichier Accueil Partage Affichage O Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state O Image: Second state	Cés Déplacer Copier Vers Vers	mmer Nouveal dossier ∏ Nouvel élé Accès rapi	ment * de * Propriétés	Ouvrir • 🖶 Sélectionner tout Modifier 🖶 Aucun Historique 🛃 Inverser la sélectio	, n
Image: Second state Image: Second state Partage: Affichage O Fichier Accueil Partage: Affichage O Image: Second state Image: Second state Image: Second state O Image: Second state Copier Image: Second state Image: Second state O Image: Second state Copier Coller Image: Second state Image: Second state O Access rapide Copier Coller Image: Coller state Image:	cès Deplacer Copier vers vers vers Organiser	ommer Nouveau	ment • de • Propriétés Ouvr	Ouvrir - E Sélectionner tout Modifier : Aucun Historique I Niverser la sélection ir Sélectionner) n
Image: Second system Image: Second system <t< td=""><td>cès Déplacer Copier vers vers Organiser</td><td>Mouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau</td><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images</td><td>Ouvrir - Sélectionner tout Modifier :: Aucun Historique :: Inverser la sélectio ir Sélectionner</td><td>m</td></t<>	cès Déplacer Copier vers vers Organiser	Mouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images	Ouvrir - Sélectionner tout Modifier :: Aucun Historique :: Inverser la sélectio ir Sélectionner	m
Image: Second state st	cés Déplacer Copier Vers Vers Organiser	Mouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images	Ouvrir - Bélectionner tout Modifier Historique Inverser la sélection r	n
Image: Second state	Cérer Images Uutils d'image Cés Déplacer Copier Supprimer Ren Vers Vers Organiser Nom	Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau Mouveau	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images	Ouvrir - Bélectionner tout Modifier Historique ir Taille Mots clés	in
Image: Second state	Cérer Images Uutils d'image Cés Déplacer Copier Supprimer Ren Vers Vers Organiser Nom Nom 20170902_165158.j	Mouveau Mou	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG	Ouvrir - Modifier Historique ir Taille Alacun Sélectionner Sélectionner	m
Image: Second state	Cérer Images Uutils d'image Déplacer Copier Supprimer Ren Vers Vers Organiser Nom Organiser	Mouveau Mou	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG	Ouvrir - Modifier Historique Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko	
Image: Partage Partage Affichage O Fichier Accueil Partage Affichage O Image: Partage Accueil Partage Affichage O Image: Partage Image Image Image Image O Image: Partage Image Image Image Image Image Image Image Image: Partage Image <	Gérer Images uutils d'image Déplacer Copier Vers Vers Vers Organiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165351.j	Image: System Image: System Image: System Nouvel élé Nouveau Image: Accès rapie Accès rapie Nouveau Image: Nouveau Nouveau Image: System Image: Nouveau Image: Nouveau <t< td=""><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG</td><td>Ouvrir Selectionner tout Modifier Aucun Historique Inverser la sélection r Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko 3 666 Ko Selection</td><td>n</td></t<>	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Ouvrir Selectionner tout Modifier Aucun Historique Inverser la sélection r Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko 3 666 Ko Selection	n
Image: Second secon	Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers vers Supprimer Ren Organiser Nom Images 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165351.j 20170902_165355.j	Image: Nouveau dossier Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Nouveau Image: Nouveau Nouveau Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Ourvir • Selectionner tout Modifier Aucun Historique Selectionner tout Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko 3 6666 Ko 3 758 Ko	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Image: Second secon	Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers vers Supprimer Ren Organiser Nom Images 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165355.j 20170902_165355.j 20170902_165355.j 20170902_165355.j	Image: Nouveau dossier Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Nouveau Image: Nouveau Nouveau Image: Nouveau Image: No	ment • de • Propriétés Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Ouvrir - Modifier Historique ir Selectionner tout Accun Imverser la selection Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 3 3 666 Ko 3 758 Ko 2 980 Ko	n
Image Image Image Image Image Fichier Accevil Partage Affichage O Image Image Image Image Image O Image Copier Coller Image Image Image Image Images Images Images Image Image Image Image Image	Gérer Images Jutils d'image Jutils d'image Cés Déplacer Copier vers vers vers Supprimer Ren vers vers Organiser Nom 20170902_165128.j 20170902_165351.j 20170902_165355.j 20170902_165555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j	Image: Nouveau dossier Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image	ment • de • Propriétés Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Ouvrir • Selectionner tout Modifier Aucun Historique Inverser la sélections ir Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko 3 666 Ko 3 666 Ko 3 758 Ko 2 980 Ko 2 980 Ko 3 551 Ko	n
Images Images	Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Vers vers vers Déplacer Copier Vers vers vers Supprimer Ren Vers vers 0rganiser Nom 20170902_165158,j 20170902_165202,j 20170902_165351,j 20170902_165355,j 20170902_165555,j 20170902_165512,j 20170902_165512,j 20170902_165512,j 20170902_165512,j 20170902_165513,j	Image: System Image: System Image: System Nouveal déf Nouveau dossier Accès rapi Accès rapi Nouveau dossier Nouveau Nouveau V V Recherch Date V Recherch 02/09/2017 16:51 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:55 02 02/09/2017 16:55 02 02/09/2017 16:55 02	ment • de • Propriétés Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Ourvir • Selectionner tout Modifier Aucun Historique Selectionner tout ir Selectionner tout Taille Mots clés 3 436 Ko 3 520 Ko 3 666 Ko 3 758 Ko 2 980 Ko 3 551 Ko 5 283 Ko 5 283 Ko	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Images Images Image Images	Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers Supprimer Ren vers Organiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165355.j 20170902_165555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165538.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau I	ment • de • Propriétés Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyir - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner 1aille Mots clés 3 436 Ko 1 3 436 Ko 1 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 551 Ko 5 5 283 Ko 1	n
Image Image <t< td=""><td>Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers Supprimer Ren vers Organiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165355.j 20170902_165555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j</td><td>Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau I</td><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG</td><td>Quyrir - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 3 3 551 Ko 5 5 283 Ko 1</td><td>n .</td></t<>	Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers Supprimer Ren vers Organiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165355.j 20170902_165555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau I	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyrir - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 3 3 551 Ko 5 5 283 Ko 1	n .
Images Images Images Images Images Images	Gérer Images utils d'image Images Déplacer Copier vers Supprimer Ren vers Organiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165351.j 20170902_165555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau V V Recherch Date V Recherch 02/09/2017 16:51 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:55 02 02/09/2017 16:55 02	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyrir Selectionner tout Modifier Historique ir Horser la sélection Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 3 3 551 Ko 5 5 283 Ko 1	n
Images Images Images Images Images Images	Gérer Images Jutils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier Vers Supprimer Ren Vers 0rganiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165351.j 20170902_16555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau V V Recherch Date V Recherch 02/09/2017 16:51 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:53 02 02/09/2017 16:55 02 02/09/2017 16:55 02	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyiri - Modifier Historique ir Selectionner tout Aucun Moreser la selectio Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 1 3 551 Ko 5 5 283 Ko 1	
Images Images Images Images <t< td=""><td>Gérer Images Jutils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier Vers Supprimer Ren Vers 0rganiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165351.j 20170902_16555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j</td><td>Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau</td><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG</td><td>Quyiri - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 4 3 520 Ko 4 3 666 Ko 4 3 758 Ko 4 2 980 Ko 4 3 551 Ko 5 5 283 Ko 4</td><td>n</td></t<>	Gérer Images Jutils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier Vers Supprimer Ren Vers 0rganiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165351.j 20170902_16555.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j 20170902_165518.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau dossier Nouveau Nouveau	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyiri - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 4 3 520 Ko 4 3 666 Ko 4 3 758 Ko 4 2 980 Ko 4 3 551 Ko 5 5 283 Ko 4	n
Images Images Images Images <t< td=""><td>Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier Vers Supprimer Ren Vers 0rganiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165515.j 20170902_165515.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16553.j</td><td>Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image</td><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG</td><td>Quyiri - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 400 3 520 Ko 400 3 666 Ko 400 3 758 Ko 400 2 980 Ko 400 3 551 Ko 5 283 Ko</td><td>n</td></t<>	Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier Vers Supprimer Ren Vers 0rganiser Nom 20170902_165158.j 20170902_165202.j 20170902_165515.j 20170902_165515.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16551.j 20170902_16553.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyiri - Modifier Historique ir Selectionner tout Historique Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 400 3 520 Ko 400 3 666 Ko 400 3 758 Ko 400 2 980 Ko 400 3 551 Ko 5 283 Ko	n
Image Image <t< td=""><td>Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier vers Supprimer Ren Organiser Nom 0 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j</td><td>Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau I</td><td>ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG</td><td>Quyiri - Selectionner tout Modifier Historique ir Horser la selection Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 3 3 551 Ko 1 5 283 Ko 1</td><td>n</td></t<>	Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Vers Déplacer Copier vers Supprimer Ren Organiser Nom 0 20170902_165158.j 20170902_165351.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j 20170902_165551.j	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau Nouveau Image: Nouveau dossier Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau Image: Nouveau I	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyiri - Selectionner tout Modifier Historique ir Horser la selection Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 3 3 551 Ko 1 5 283 Ko 1	n
Image: Second secon	Gérer Images utils d'image Supprimer Ren Déplacer Copier Supprimer Ren Organiser Organiser	Image: Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau dossier Nouveau V V Recherch Date V Recherch 02/09/2017 16:51 02/09/2017 02/09/2017 16:53 02/09/2017 02/09/2017 16:55 02/09/2017 02/09/2017 16:55 02/09/2017	ment • de • Propriétés Ouvr er dans : Images Type Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG Fichier JPG	Quyiri - Selectionner tout Modifier Historique ir Horser la selection Selectionner Taille Mots clés 3 436 Ko 1 3 520 Ko 1 3 666 Ko 1 3 758 Ko 1 2 980 Ko 1 3 551 Ko 1 5 283 Ko 1	

(jpierre-porziemsky.fr) – Atelier numérique 2022 – Centre Social – Photos tel->PC – page 7 / 8

Les photos sont sous forme de liste. On peut les avoir en miniatures en cliquant sur les icônes en bas de la fenêtre de l'explorateur de fichiers.



miniatures des photos